



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Veteran's affairs

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
KANTONA SARAJEVO
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića broj 1

ZAH T J E V

- DATUM _____
- POSLODAVAC _____
- KONTAKT TELEFON _____
- E-MAIL ADRESA _____
- OVLAŠTENA OSOBA _____
- DJELATNOST I ŠIFRA DJELATNOSTI _____
(vrstu djelatnosti upisati prema posebnim kriterijima iz Javnog poziva)
- IDENTIFIKACIONI BROJ (ID BROJ) _____
- BROJ I DATUM REGISTRACIJE _____
- POSLOVNA BANKA I BROJ ŽIRO RAČUNA _____
- BROJ ZAPOSLENIH U TRENUTKU PODNOŠENJA ZAH T J E V A _____
- BROJ NEZAPOSLENIH OSOBA KOJE POSLODAVAC PLANIRA ZAPOS LITI _____
- VLASTITO FINANSIJSKO UČEŠĆE POSLODAVCA _____ (KM)

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

MP

POSLODAVAC _____

DATUM _____

PRIJAVA
Potreba za zaposlenicima

Redni broj	Opis poslova koje će obavljati sufinansirana osoba	Stepen obrazovanja	Zanimanje	Mjesečna neto plaća
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

MP

Poslodavci koji žele učestvovati u ovoj mjeri zapošljavanja dužni su dostaviti uz popunjeni zahtjev sljedeću dokumentaciju:

1. Rješenje o registraciji u Kantonu Sarajevo,
2. Uvjerenje o poreskoj registraciji sa identifikacionim brojem,
3. Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva sa listingom o trenutnom broju zaposlenih (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine),
4. Uvjerenje o izmirenim obavezama poreza na dodatnu vrijednost ukoliko je podnosilac aplikacije PDV obveznik (izdat od strane Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine)
5. Broj računa u banci,
6. Plan i program obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije ovlaštene ustanove, centra za obuku ili druge organizacije koje su registrovane za ovu vrstu djelatnosti ili poslodavca ako se obuka izvodi kod poslodavca, ili Izjava da će zaposliti kvalifikovani kadar sa evidencije nezaposlenih u KS,
7. Predračun troškova izvođača obuke, dokvalifikacije/prekvalifikacije,
8. Elaborat o opravdanosti zahtjeva za obuku, dokvalifikaciju/prekvalifikaciju,
9. Dostaviti izjavu o namjenskom korištenju kreditnih i/ili grant sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo u originalu, ovjerenu kod općinskog organa,
10. Izjava poslodavca o visini sredstava koja su mu dodjeljena kao pomoć od strane državnih organa usljed posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa,
11. Izjava poslodavca da je saglasan da se javno objave podaci o rezultatima javnog poziva.

Dokumentacija koja se predaje uz aplikaciju *MORA* biti original ili ovjerene fotokopije. (NE STARIJA OD 6 MJESECI OSIM UVJERENJA O IZMIRENIM OBAVEZAMA PO OSNOVU POREZA I DOPRINOSA i UVJERENJE O IZMIRENIM OBAVEZAMA POREZA NA DODATNU VRIJEDNOST UKOLIKO JE PODNOSILAC APLIKACIJE PDV OBVEZNIK KOJE NE SMIJE BITI STARIJE OD 30 DANA OD DANA OBJAVE JAVNOG POZIVA SA LISTINGOM O TRENUTNOM BROJU ZAPOSLENIH (izdat od strane Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine).

(NEPOTPUNI I NEBLAGOVREMENI ZAHTJEVI SE NEĆE UZETI UZ RAZMATRANJE) .

IZJAVA

1. Ovom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da je poslodavac _____ **jeste – nije (zaokružiti)** namjenski koristio kreditna i/ili grant sredstava Federalnog zavoda za zapošljavanje, Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo i ministarstava u Vladi Kantona Sarajevo.

Izjavu dao

(Ime i prezime ovlaštene osobe)

(Adresa stanovanja)

(Broj lične karte)

(OVJERA OD NADLEŽNOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE ILI NOTARA)

IZJAVA

2. Ovom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da poslodavac _____ **jeste – nije** (*zaokružiti*) dobio pomoć od strane državnih organa usljed posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa, i to u slijedećim iznosima:

(iznos)

institucija od koje je dodjeljena pomoć

(iznos)

institucija od koje je dodjeljena pomoć

(iznos)

institucija od koje je dodjeljena pomoć

Izjavu dao

(Ime i prezime ovlaštene osobe)

(Adresa stanovanja)

(Broj lične karte)

(OVJERA OD NADLEŽNOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE ILI NOTARA)

IZJAVA

3. Ovom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da će poslodavac _____ u slučaju odobravanja sredstava za sufinansiranje zapošljavanja, ukoliko nema potrebe za obukom, prekvalifikacijom i dokvalifikacijom, zaposliti već kvalifikovani kadar iz reda braniteljske populacije sa evidencije nezaposlenih u Kantonu Sarajevo.

Izjavu dao

(Ime i prezime ovlaštene osobe)

(Adresa stanovanja)

(Broj lične karte)

(OVJERA OD NADLEŽNOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE ILI NOTARA)

IZJAVA

4. Ovom izjavom pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da je poslodavac _____ saglasan da rezultati javnog poziva budu javno objavljeni.

Izjavu dao

(Ime i prezime ovlaštene osobe)

(Adresa stanovanja)

(Broj lične karte)

(OVJERA OD NADLEŽNOG OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE ILI NOTARA)